

STANDARDIZOVANI INFORMACIONI LIST

1. Vrsta usluge	DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO RAČUNU																				
2. Naziv i adresa banke	NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA, Ul. Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka																				
3. Datum važenja	Važi od 01.01.2026.godine																				
4. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja																					
Iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja po računu je do 90 % prosječne plate/penzije Korisnika¹. Maksimalan iznos dozvoljenog prekoračenja: 10.000,00 KM <u>Oznaka valute:</u> KM <u>Uslovi korištenja:</u> Dozvoljeno prekoračenje po računu je vrsta kratkoročnog kreditiranja korisnika u visini odobrenog kreditnog limita (minusa). Korisnici dozvoljenog prekoračenja su fizička lica, punoljetni državljani BIH, koja ostvaruju redovna primanja preko računa otvorenog u Banci. Korisnik je svako fizičko lice koje stupa u poslovni odnos sa Bankom ili se obratilo Banci radi korištenja njenih usluga u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj djelatnosti. Korisnik je svako fizičko lice koje je Banka kao takvo identifikovala i koje otvara ili ima otvoren račun u Banci, u čije ime ili koristi se otvara ili je otvoren račun u Banci i svako fizičko lice koje obavlja bilo kakvu finansijsku transakciju putem Banke, odnosno koristi bilo koju uslugu Banke.																					
5. Trajanje ugovora																					
Dozvoljeno prekoračenje po računu se može odobriti na rok do 12 mjeseci.																					
6. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope i elemente na osnovu kojih se određuje ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme zaključenja ugovora, periode u kojima će se mijenjati i način izmjene, kao i fiksni element ako je ugovoren																					
Po odobrenom prekoračenju kamata je fiksna i obračunava se na iskorišteni dio prekoračenja, mjesečno, konformnom metodom, po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 12,99%. Banka može izmijeniti neki od obaveznih elemenata Ugovora uz prethodnu saglasnost Korisnika, prije primjene te izmjene.																					
7. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćeni u obračunu te stope (sa reprezentativnim primjerom)																					
EKS je dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou, konformnom metodom. Reprezentativni primjer: <table border="1"> <tr> <td>Iznos dozvoljenog prekoračenja</td> <td>3.000,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Period odobrenja</td> <td>12 mjeseci</td> </tr> <tr> <td>Godišnja nominalna kamatna stopa, fiksna</td> <td>12,99%</td> </tr> <tr> <td>Naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja, jednokratna, fiksna</td> <td>20,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Naknada za mjenicu, jednokratna, fiksna</td> <td>5,00 KM</td> </tr> <tr> <td>Naknada za vođenje platnog računa, mjesečno, fiksno</td> <td>2,95 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupni trošak naknada u KM</td> <td>60,40 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupan iznos kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi *</td> <td>367,43 KM</td> </tr> <tr> <td>Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i naknada)</td> <td>3.427,83 KM</td> </tr> <tr> <td>Efektivna kamatna stopa (EKS)</td> <td>15,35%</td> </tr> </table> *Iznos nominalne kamate pod pretpostavkom da Korisnik koristi pun iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja čitav period korištenja		Iznos dozvoljenog prekoračenja	3.000,00 KM	Period odobrenja	12 mjeseci	Godišnja nominalna kamatna stopa, fiksna	12,99%	Naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja, jednokratna, fiksna	20,00 KM	Naknada za mjenicu, jednokratna, fiksna	5,00 KM	Naknada za vođenje platnog računa, mjesečno, fiksno	2,95 KM	Ukupni trošak naknada u KM	60,40 KM	Ukupan iznos kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi *	367,43 KM	Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i naknada)	3.427,83 KM	Efektivna kamatna stopa (EKS)	15,35%
Iznos dozvoljenog prekoračenja	3.000,00 KM																				
Period odobrenja	12 mjeseci																				
Godišnja nominalna kamatna stopa, fiksna	12,99%																				
Naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja, jednokratna, fiksna	20,00 KM																				
Naknada za mjenicu, jednokratna, fiksna	5,00 KM																				
Naknada za vođenje platnog računa, mjesečno, fiksno	2,95 KM																				
Ukupni trošak naknada u KM	60,40 KM																				
Ukupan iznos kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi *	367,43 KM																				
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i naknada)	3.427,83 KM																				
Efektivna kamatna stopa (EKS)	15,35%																				
8. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)																					
Dozvoljeno prekoračenje se koristi i vraća sukcesivno.																					

¹ Banka, u izuzetnim okolnostima, može odobriti dozvoljeno prekoračenje po računu u iznosu do 3 x prosječna plata/penzija.

9. Naknade i troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati

- Otvaranje platnog računa (tekući i žiro) i gašenje računa: bez naknade
- Naknada za vođenje platnog računa, mjesečno, fiksno: 2,95 KM (definisana je Ugovorom o otvaranju i vođenju platnog računa)
- Naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja, jednokratno, fiksno: 20,00 KM (plaća se na dan puštanja kredita u korištenje). Korisnicima paketa računa PARTNER, PLUS i PREMIUM naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja se neće obračunavati i naplaćivati za vrijeme korišćenja paketa.
- Naknada za mjenicu jednokratno, fiksno: 5,00 KM

10. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

11. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom

Korisnik je obavezan da zaključi Ugovor o otvaranju i vođenju platnog računa u NAŠA BANKA a.d. Banja Luka po kojem će se vršiti korištenje odobrenog dozvoljenog prekoračenja po računu.

12. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

U slučaju kašnjenja u izmirenju ugovorenih obaveza, Banka će na sve dospjele, a neizmirene obaveze obračunavati zateznu kamatu po 0,03% dnevno, odnosno po godišnjoj stopi od 10,95 %.

Visina zatezne kamatne stope određena je Zakonom o visini zatezne kamate i ista je podložna promjeni u skladu sa promjenama Zakona o visini zatezne kamate ili drugih propisa koji regulišu visinu stope zatezne kamate.

13. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza

U slučaju docnje i/ili neurednog ispunjenja obaveza po ovom Ugovoru, Korisnik/Sudužnik/Jemac-platać će zbog dospelog, a neizmirenog duga, biti opomenut telefonom, slanjem SMS poruke/e-mail-a ili slanjem pisanih opomena. Takođe, u navedenom slučaju, Banka ima pravo na jednostrani raskid ugovora i/ili da cjelokupno potraživanje po predmetnom ugovoru proglasi dospjelim.

14. Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza sa informacijom o redoslijedu i načinu izmiranja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja

Kao obezbjeđenje potraživanja po dozvoljenom prekoračenju, Korisnik predaje Banci:

- bjanko sopstvenu mjenicu potpisanu od strane Korisnika i mjeničnu izjavu,
- izjavu Korisnika o obaveznoj uplati plate i drugih primanja preko platnog računa Korisnika otvorenog u Banci.
- Administrativna zabrana/Zabrana na isplatu penzije (opciono)

U slučaju da Korisnik nakon svih mjera upozorenja ne izmiruje svoje obaveze, realizacija instrumenata obezbjeđenja vršiće se sledećim redoslijedom: naplatom iz novčanih sredstava sa svih računa/depozita Korisnika otvorenim kod Banaka, aktiviranje administrativne zabrane Korisnika (u slučaju da je ista obezbjeđenje), pokretanje izvršnog postupka po osnovu mjenice, kao vrijednosne isprave, pokretanje drugih postupaka prinudne naplate. Ukoliko ne postoji neki od pobjrojanih instrumenata obezbjeđenja, Banka će iskoristiti prvi slijedeći instrument koji nakon istog dolazi.

Ukoliko Banka procjeni neophodnim, radi naplate svojih potraživanja može pokrenuti sudski postupak za prinudno izvršenje protiv Korisnika, na svim instrumentima obezbjeđenja Prekoračenja istovremeno.

15. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi s tim

Korisnik ima pravo da odustane od ovog Ugovora, bez navođenja razloga za odustajanje, u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje sredstava po odobrenom Prekoračenju na raspolaganje na njegov izričit zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi sredstva odobrenog Prekoračenja.

Korisnik Prekoračenja je dužan da o svojoj namjeri odustanka od Ugovora obavijesti Banku u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustajanja od Ugovora.

U slučaju odustajanja Korisnika od zaključenog Ugovora o Prekoračenju, Banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu zahtjeva za odobravanje Prekoračenja, koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada Korisnik ne odustane od Prekoračenja.

16. Pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo banke na naknadu, kao i visinu te naknade

Korisnik može na pismeni zahtjev, bez obrazloženja i naknade u bilo koje vrijeme, otkazati ovaj Ugovor pod uslovom da je izmirio sve obaveze prema Banci.

Korisnik ima pravo bez naknade i obavještenja prijevremeno izmiriti obaveze po dozvoljenom prekoračenju.

Banka nema pravo naknade za prijevremenu otplatu.

17. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu

Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora radi razmatranja izvan prostorija Banke. Uslovi navedeni u kopiji nacrtu ugovora važe 15 dana od dana preuzimanja istog. Banka zadržava pravo da nacrt ugovora o kreditu ne stavi na uvid tražiocu kredita za kojeg je u pregovaračkoj fazi ocijenila da ne ispunjava uslove Banke za odobravanje kredita.

18. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka

Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti dobije izvod iz Centralnog registra kredita te kopiju nacрта ugovora o kreditu.

19. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi

Uslovi predloženi u pregovaračkoj fazi važe 15 dana od dana preuzimanja standardizovanog informacionog lista.

20. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom

Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.

21. Ostale informacije o proizvodu

Sve ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja.